

Aperçu des résultats

Grand bassin (50m)

Lastname, Firstname	YOB	Discipline	Pl.	Time	Round	Old PB.	Diff.
BARDIN Pierre	03 :	50 Libre		31.48		27.22	75%
		100 Libre		1:06.59		59.00	79%
		200 Libre		2:20.50		2:11.08	87%
		400 Libre	18	4:46.03		--	
		50 Dos		33.79		34.91	107%
		50 Dos		35.04		34.91	99%
		100 Dos	17	1:09.10		1:15.58	120%
		100 Dos		1:12.78		1:15.58	108%
		200 Dos	12	2:30.48		2:35.26	106%
		50 Papillon		32.29		29.01	81%
		100 Papillon		1:08.69		1:04.76	89%
		200 Papillon	12	2:27.32		--	
CHANMUGAN Anissa	05 :	50 Libre	17	30.32		31.24	106%
		50 Libre		32.01		31.24	95%
		100 Libre	24	1:09.33		1:08.07	96%
DUCABLE Anna	04 :	50 Libre		31.32		30.17	93%
		100 Libre	10	1:05.11		1:04.74	99%
		50 Brasse		39.82	F	38.50	93%
		50 Brasse		38.15		38.50	102%
		50 Brasse	5	37.82		38.50	104%
		50 Brasse		40.13		38.50	92%
		100 Brasse		1:24.68	F	1:24.34	99%
		100 Brasse	7	1:22.26		1:24.34	105%
		100 Brasse		1:25.92		1:24.34	96%
		200 Brasse	6	2:58.52	F	3:04.94	107%
		200 Brasse	5	2:59.67		3:04.94	106%
		50 Papillon		34.57		36.08	109%
200 4 nages	5	2:40.54		2:43.70	104%		
DUCABLE Manon	02 :	50 Libre		30.49	F	29.59	94%
		50 Libre		31.05		29.59	91%
		50 Libre		29.71		29.59	99%
		50 Libre		33.62		29.59	77%
		50 Libre		33.55		29.59	78%
		100 Libre	8	1:03.53	F	1:04.41	103%
		100 Libre	7	1:02.15		1:04.41	107%
		100 Libre		1:09.93		1:04.41	85%
		100 Libre		1:04.80		1:04.41	99%
		100 Libre		1:09.49		1:04.41	86%
		200 Libre		2:23.07		2:15.56	90%
		200 Libre		2:24.85		2:15.56	88%
		200 Libre	7	2:15.33		2:15.56	100%
		400 Libre	5	4:49.12		5:00.03	108%
		400 Libre		4:57.60		5:00.03	102%
		800 Libre	11	10:01.92		10:14.04	104%
		50 Brasse		40.23	F	41.16	105%
		50 Brasse		38.52		41.16	114%
		100 Brasse		1:24.60	F	1:26.41	104%
		100 Brasse		1:22.40		1:26.41	110%
		200 Brasse	6	2:58.72	F	2:58.55	100%
		200 Brasse	3	2:55.65		2:58.55	103%
50 Papillon		34.16		33.37	95%		
200 4 nages	8	2:38.60		2:37.00	98%		
KARASALIS Catherine	04 :	50 Libre	11	29.86		28.55	91%
		50 Dos	5	33.75	F	35.90	113%
		50 Dos	8	34.31		35.90	109%
		50 Brasse	6	37.97	F	39.56	109%
		50 Brasse	8	38.32		39.56	107%
		50 Papillon	1	29.91	F	30.78	106%
		50 Papillon	1	30.71		30.78	100%

LUBANSU N'Landu	03 :	50 Libre		30.28	F	28.12	86%		
		50 Libre		30.93		28.12	83%		
		50 Libre		29.32		28.12	92%		
		100 Libre		1:04.20	F	1:00.09	88%		
		100 Libre		1:00.91		1:00.09	97%		
		100 Libre		1:04.33		1:00.09	87%		
		200 Libre		2:11.96	F	2:08.02	94%		
		200 Libre	12	2:05.33		2:08.02	104%		
		200 Libre		2:11.63		2:08.02	95%		
		400 Libre	5	4:26.40	F	4:32.04	104%		
		400 Libre	6	4:25.02		4:32.04	105%		
		50 Dos		33.86		34.74	105%		
		100 Dos	14	1:08.06		1:10.21	106%		
		50 Papillon		32.63		29.43	81%		
		100 Papillon		1:09.00		1:06.67	93%		
		100 Papillon		1:10.11		1:06.67	90%		
		200 Papillon	14	2:29.24		2:34.25	107%		
		400 4 nages	7	5:05.05		5:11.99	105%		
		ROBIN Mathieu	03 :	50 Libre		33.84		31.01	84%
				100 Libre		1:12.00		1:05.16	82%
200 Libre				2:29.77		2:31.80	103%		
400 Libre	21			5:01.71		5:01.45	100%		
50 Dos				35.02		35.55	103%		
50 Dos				35.90		35.55	98%		
100 Dos	22			1:12.25		1:12.60	101%		
100 Dos				1:15.06		1:12.60	94%		
200 Dos	16			2:34.61		2:36.23	102%		
SANDRIN Davide	00 :	50 Libre	14	26.36		27.20	106%		
		50 Libre		27.72		27.20	96%		
		50 Libre		31.85		27.20	73%		
		50 Libre		30.21		27.20	81%		
		100 Libre	19	58.25		58.81	102%		
		100 Libre		1:07.62		58.81	76%		
		100 Libre		1:03.94		58.81	85%		
		200 Libre		2:22.79		2:10.02	83%		
		200 Libre	28	2:13.55		2:10.02	95%		
		400 Libre	19	4:50.20		4:33.90	89%		